

Vuk'uzenzele

Produced by: Government Communication & Information System (GCIS)

English/Sesotho

Mphalane 2021 Kgatiso 1



**COVID-19
vaccines:
Your questions
answered**

Page 5



**MukapuZA, a
new food range
for diabetics**

Page 11

COVID-19 cases declining but don't wait to vaccinate

PRESIDENT CYRIL RAMAPHOSA has moved South Africa to Adjusted Alert Level 2 and encouraged citizens to get vaccinated.



Restrictions on movements of people and gatherings have been eased in South Africa following a steady decline in new COVID-19 infections.

This was announced by President Cyril Ramaphosa during an address to the nation recently. The President announced the move from Adjusted Alert Level 3 to Adjusted Alert Level 2 of the lockdown.

The President said the decrease in the number of new infections across the country spurred the decision to move the country to a lower level of restrictions.

"While the third wave is

not yet over, we have seen a sustained decline in infections across the country over the last few weeks."

President Ramaphosa said that after thorough consultations, Cabinet decided on the following measures for Adjusted Alert Level 2:

- The hours of curfew now start at 11pm and end at 4am.
- Non-essential establishments like restaurants, bars and fitness centres must close by 10pm to allow their employees and patrons to travel home before the start of the curfew.
- All gatherings have been

Cont. page 2



To read Vuk'uzenzele download the GOVAPP on:



Search for SA Government on Google playstore or appstore

CONTACT US

Website: www.gcis.gov.za
www.vukuzenzele.gov.za

Tshedimosetso House:
1035 cnr Frances Baard and Festival streets, Hatfield, Pretoria, 00083

Vuk'uzenzele

@VukuzenzeleNews

Email: vukuzenzele@gcis.gov.za
Tel: (+27) 12 473 0353

FREE COPY NOT FOR SALE



BRICS ke ya mantlha kgolong ya Afrika Borwa

Selemo pele ho diketho tsa pele tsa demokrasi, Mopresidente Nelson Mandela o ne a ngole taba ka leano le letjha la Afrika Borwa la nako e tlang la dikamano tsa matjhabeng makasining ya *Foreign Policy*.

E ne e re ha a lekola tsela eo dikamano tsa matjhaba di neng di fetohile ka teng ka mora Ntwa ya Tsitsipano pakeng tsa naha ya Amerika le mahlahana a yona mmoho le ya Russia le mahlahana a yona, ya ba o ngola hore dinaha di tla tlameha ho "qala botjha" haeba di batla ho una molemo ditabeng tsa matjhaba.

Haesale dintho di fetoha ka 1994, ha re a ka ra fellka ka ho hlola kgethollo ya mmala feela, empa re ne re fetole dintho le matjhabeng ka hore leano la Afrika Borwa la dikamano tsa matjhabeng e be la ho "qala botjha".

Maano a rona le dikamano tsa matjhaba a kopantsa tsa moruo le dipolotiki a keneyletsa le ntshetsopele ya Afrika, tshebedisanommoho, ho pepeswa ha demokrasi, kgotso le ditokelo tsa botho.

Ho fihlela ha jwale, re kgonne ho theha setswalla le dinaha tsohle tsa matjhaba tse ka borwa le tse ka leboya.

Ho ba setho sa dinaha tsa BRICS ha rona ka 2010 e ne e be mohato o pele wa ntshetsongpele ya naha ya rona ka ho tihsa maqhama le dinaha tse setletseng moruong tsa Brazil, Russia, India le China.

Ha re akaretsa, re ka re palo ya batho ba dinaha tse tsa BRICS e etsa persente tse ka bang 41 tsa palo ya batho ba lefatshe ka bophara mme tlhahiso ya tsona ya thepa ke persente tse 24 tsa tlhahiso ya lefatshe mme e be persente



tse 16 tsa kgwebisano ya lefatseng ka bophara. Ho ba setho sa mokgatlo ona ho re unetse molemo o moholo haholo ho tsa moruo.

Kgwebisano le dinaha tse na e hotse haholo, haholoholo le China le India ka dihlahiswa tse romelwang kantle le thepa e kenang. Dinaha tsa BRICS di ntse di tswela pele ho ba mohlodi wa matsetse ho tsa matjhaba haholoholo makaleng a kang la dirashwa, makoloi, ho thothwa ha thepa, motlakase wa letsatsi, metsi le moyo, la ditjhelete le la thekenoloji ya dikhomputara.

Tekolobotjha ya botho ba naha ena ho BRICS ka 2018 ke khampane ya tshebelotsa profeshenale e leng Deloitte, ho ile ha hlahisa hore dinaha tse na di se di tsetetse ho phetilweng hararo ho feta dilemong tse supileng pele ho 2011". Matsetse ana mmoho le diprojeke tsa ona a thehile menyetsa mangata ya mesebetsi.

Haesale ho ne ho thehwe Banka e Ntjha ya Ntshebsopele, eo kantoro tsa yona tsa lebatowa di leng Johannesburg, Afrika Borwa haesale e fumana tshehetso ya ditjhelete ho yona bakeng sa projekte tse kango ho thothwa ha thepa, motlakase wa letsatsi, metsi le

moya, tshireletso ya tikoloh, dibopeho tsa motheo tsa metsi mmoho le ho fokotsa kgase tse silafatsang moyo.

Haesale ho qala koduwa ena ya COVID-19, Afrika Borwa e se e fumane tjhelete e ballwang ho R28 billione ho tswa bankeng ena ya Ntshetsopele e le karolo ya Lenaneo la Tshohanyetso la Tshehetso ya Ditjhelete ho thusa ho Iwantsha koduwa ena le ho tsoseletsang moyo.

Re boetse ra sebedisana hantle haholo le mahlahana a rona ho BRICS bakeng sa theko ya thepa ya tshireletso ho COVID-19 le ente ya yona.

Re boetse ra nka karolo kopanong ya bo 13 ya BRICS e sa tswa tshwarwa eo ho yona ho dumellanweng hore dinaha tse na di tla sebedisana twantshong ya COVID-19 le ho tshehetsana ho tsa dipolotiki mmoho le ditjhelete ho ba malala-a-laotswe ho Iwantsha dikoduwa tsa nakong e tlang.

Sena se keneyletsa ho thehwa ha Setsi sa Ntshebsopele ya Dipatlisiso ka Ente le Leano la Thokomediso leo mosebetsi wa lona e tlang ho ba ho fana ka Thokomediso ka mafu a tshwaetsanang a ka hlhang nakong e tlang.

E nngwe ntlha eo ho dumellanweng ka yona ke

ya ho amohelwa ha mangolo a bopaki ba ho entelwa COVID-19 – ao e tlang ho ba setlamo ho ba le lona ha o etela dinaheng tsa matjhaba nakong e tlang. Taba ena ya tshebedisano e tla ba molemo haholo tsoseletsang ya moruo jwalo ka ha re tseba hore ho na le dinaha tse moruo wa tsona o tlang ho tsoseletsang ya potlako ho ena le tse ding.

Bakeng sa tshehetsano tsoselotsang ya moruo, dinaha tse na tsa BRICS di dumellane ka ho sebedisana makaleng a bohlokwa a kang la motlakase, thekenoloji ya dikhomputara, la mahlale, thekenoloji le bonono, la temo le phokotsa ya tshilafalo ya moyo. Ana ke makala a bohlokwa a badilweng leanong la rona le phatlaladitsweng ngwahola la Kahobotjha le Tsoselotsang ya Moruo.

Tshebedisanommoho le dinaha tse ding tsa BRICS haholoholo lekeng la dipatlisiso ka tsa bonono e tla potlakisa tshebediso ya thekenoloji e leng se tla thusa ho fihlela dipehelo tsa tshebediso ya thekenoloji e pele dikgwebong le tlhahisong ya thepa.

Ka lebaka lena, ho ile ha dumellanwa ka ho thehwa ha setsi se molaong sa BRICS seo ho sona dinaha tse na di

tla arorelanang teng ka tsebo, bokgoni le boiphihlelo ho keneyletsa le yona thekenoloji.

Dinaha tsa BRICS di dumellane ka hore dinaha tse ntseng di thuthuha di hloka thuso hore di kgone ho finyella Maemo a Ntshetsopele a behilweng ke Mokgatlo wa Dinaha tsa Matjhaba le hore dinaha tse tshepisitseng tshehetso di tswele pele ho etsa jwalo. Sena se bohlokwa mabapi le ho fetofetoha ha maemo a lehodimo.

Jwalo ka dinaha tse ding, Afrika Borwa le yona e rata ho finyella maemong a tsitsitseng a ho fokotseha ha ho silafala ha moyo le hoja e sa ntsa neng e le naha e thuthuhang. Setsi sa BRICS sa Tshebedisano-mmoho ka Dipatlisiso tsa Eneji, se tla thusa haholo ho fumaneng mehlodi e fapafapaneng ya eneji.

Dilemong tse leshome le motso tse ka tsona re bileng setho sa BRICS, naha ya rona e hatetse pele haholo. Ho ba setho sa BRICS ha rona ho ntlafaditse maemo a naha ya rona e ntseng e thuthuhang.

Ho boetse ha re fa le monyela wa ho fumana tsebo le maano a dinaha tse hatetseng pele moruong le ho fumana tshehetso Bankeng ya Naha ya Ntshetsopele.

Ho boetse hape ha matlafatsa le tshebetso ya rona matjhabeng haholoholo ntlafaditsang ya makala a fapafapaneng.

Re unne molemo o moholo ka ho ba karolo ya tshebedisanommoho ya dinaha tsa matjhaba tse tsitlallelang ntshetso pele ya matjhaba le ho hlompha tekatekano ya dinaha tse ding le mebuso ya tsona.

BRICS e bohlokwa haholo ho naha ya rona, mme e tla nne e tswele pele ho ba jwalo le nakong e tlang.

Ente ya COVID-19: Dipotso tsa hao di arabilwe

Allison Cooper

Jwalo ka ha Letsholo la ho Entela Kokwanahloko ya Khorona (COVID-19) le tswela pele Afrika Borwa, Vuk'uzenzele e fumane lesedi tabeng ena Lefapheng la Naha la Bophelo bo Botle le arabang dipotso tse tlwaelehileng tseo setjhaba se ipotsang sona ka ente.

Potso: Na ente e baka COVID-19 kapa e etsa ke be le yona?

Karabo: Tjhe. Ha ho leha e le nngwe ya ente tse sebediswang Afrika Borwa e nang le kokwanahloko ya COVID-19.

E ke se o tshwaetse ka yona kapa wa ba le yona ka mora ho enta.

Potso: Na ke nnete hore ente e na le microchip, e etsang hore ho bonahale moo motho a yang?

Karabo: Tjhe. Ha ho microchip ho ente kapa sona sesebediswa se kgognang ho bona moo motho a tsamayang. Bahlahise ba diente ho hlokahala hore ba bolele metswako yohle eo ba e sebedisang dienteng tsa bona Mokgatlong o Laolang Meriana Afrika Borwa pele ente e ka tjhaelwa monwana.

Potso: Ke utlwile ba re ente e etsa o be le letshwao la setshwantsho sa Sebata – la 666. Na ke nnete?

Karabo: Tjhe. Ente ha di a amana ho hang leha e le mogatlo leha e le ofe feela wa tsa tumelo mme e ke se kenyebatho meya e mebe kapa hoba le metswako e sa lokang.

Potso: Na ke tlameha ho enta haeba ke le mmeleng?

Karabo: Baimana ba makgatheng a maholo a ho kudiswa ke COVID-19. Ho enta ho ka thibela moimana hore a kule haholo.



Potso: Na ke tlameha ho tlohela ho nyantsha hore ke ente?

Karabo: Mokgatlo wa Matjhaba wa Bophelo bo Botle mmoho le Lefapheng la Bophelo la naha ha di kgothaletse hore motho a tlohela ho nyantsha hore a entele COVID-19. Bomme ba nyantshang le bona ba kgothaletswa hore ba ente.

Potso: Na nka enta hang ka mora hore ke tshwaeditswe ke COVID-19?

Karabo: Tjhe. Motho ohle ya tshwaeditsweng ke COVID-19 o tlameha ho emabonyane matsatsi a 30 ka mora ho fela ha matshwao a yona pele a ka enta.

Potso: Ke na le matshwao a COVID-19 na ho bolokehile hore ke ente?

Karabo: Tjhe. Ha o a tlameha ho enta ha o bona matshwao a COVID-19. Seo o ka se etsang feela ke ho etsa diteko tsa yona.

Potso: Na nka kgona ho fumana tekanyetso ya bobedi ya ente ya Pfizer pele ho matsatsi a 42 ka mora ya pele?

Karabo: Tjhe. O ka kgona feela ho fumana tekanyetso ya bobedi ka mora matsatsi ana a 42.

Potso: Na ke tlameha ho enta haeba ke ile ka ba le COVID-19 empa jwale ke se ke fodile? Na mmele wa ka o ke se kgone ho itwantshetsa kokwanahloko ka boona ho ena le hore ke sotlwe ke ditlamorao tsa ente?

Karabo: Dipatlisiso di bontshitse hore mmele wa hao ha o na matla a makalo a ho itwanelha o tshwerwe ke COVID-19 ha ho bapiswa le ha o entile. Ho enta ho tla etsa hore mmele wa hao o matlafale mme o kgone ho Iwantsha dikokwanahloko nako e telele.

Ditlamorao tsa ente ke tsa nakwana e sa feteng letsatsi kapa a mabedi, di bobebathe COVID-19 yona e o kodisa o be o robale sepetlele kapa o shwe.

Potso: Na batho ba nang le mafu a sa alafeheng jwalo ka kgatello e hodimo ya madi ba ka enta?

Karabo: Batho ba nang le mafu a sa alafeheng ba kotsing e kgolo ya ho kodiswa haholo ke COVID-19. Ka lebaka leo, ente e tla ba tswela molemo haholo.

Potso: Haeba nkile ka hlolwa ke meriana kapa yona ente nakong ya pele, na ke ente?

Karabo: Mang kapa mang ya nang le nalane ya ho hlolwa ke meriana kapa ente o tlameha ho bua le mosebeltsi wa tsa bophelo bo botle pele a ka enta.

Potso: Ho kotsi ha ka kang ho hlolwa ke ente?

Karabo: Ho ba le maemo a mabe a ho hlolwa ke moriana ha se ntho e tlwaelehileng.

Ha ngata ho hlolwa ke ente ho iponahatsa ka pele metotswana kapa metsotsi feela ka mora ho enta. Ke ka hona batho kaofela ho

hlokahalang hore ba ke ba nke metsotsi e 15 ba lekolwa ka mora ho enta.

Potso: Na ho bolokehile ho enta haeba o hlolwa ke mahe?

Karabo: Oka enta. Enteng tsena tsa COVID-19 ha e yo e nang le motswako wa mahe.

Potso: Ke utlwile ho thwe ho teng batho ba baholo ba ileng ba hlokahala hang ka mora ho enta. Na ente tsena di bolokehile maqhekung?

Karabo: Ente tsena di bolokehile di bile di sebetsa hantle ho thibela ho kudiswa haholo ke COVID-19 esitana le ho bolawa ke yona. Ke ka hona o bonang palo ya batho ba hodileng ba bolawang ke COVID-19 e theoha haholo dinaheng tse ngata.

Potso: Hobaneng ho e na le batho ba tshwaetswang ke COVID-19 dibeke tse pedi feela ka mora ho enta?

Karabo: Taba ke hore ente ha e sebetse hang hang ha o qeta ho enta, ya ha Johnson & Johnson e sebetsa ka mora matsatsi a 30 o entile, ha ya ha Pfizer yona e sebetsa ka mora dibeke tse pedi o fumane tekanyetso ya bobedi. Ka lebaka lena, ha o ka kopana le kokwanahloko pele ho nako eo, o ka tshwaetseha.

Potso: Na ente e thibela hore o se hhole o tshwaetswa ke COVID-19?

Karabo: Tjhe. Leha o entile COVID-19 e ntse e ka o tshwaetsa. Leha ho le jwalo, ente ena yona e tla fokotsa sekgahla sa hore COVID-19 e etse hore o robatswe sepetlele kapa e o bolaye.